

Primljeno:	17.06.2020			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02/11-	426/20-	1226/15		



UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Centra za posredovanje, PIB 02715554, sa sjedištem, Ul. Serdara Jola Piletića bb, PC Palada, koga zastupa direktorica, Marina Lutovac (u daljem tekstu: **Naručilac**), i

Ponudača: "Swiss osiguranje" AD, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ul. Josipa Broza Tita broj 23A, Broj računa: 520-3652-80, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Ivan Lero, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge – usluge osiguranja zaposlenih za potrebe Centra za posredovanje, broj 02/1-426/20-1226-1 od 10.06.2020. godine; Ponuda ponudača **"Swiss osiguranje" AD Podgorica** broj 02/1-426/20-1226-2 od 15.06.2020. godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka 02/1-426/20-1226-4 od 15.06.2020.godine;

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga – usluge osiguranja zaposlenih za potrebe Centra za posredovanja, koje obuhvata pokriva za 8 zaposlenih sa mogućnošću promjene tog broja, 24 časa dnevno, u periodu od jedne godine.

Član 2.

Pružalac usluga se obavezuje da ugovoreni posao izvrši na način i u roku predviđenom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 02/1-426/20-1226-1 od 10.06.2020. godine i prihvaćenoj ponudi broj 02/1-426/20-1226-2 od 15.06.2020. godine.

Član 3.

Ukupna vrijednost usluge, prema prihvaćenoj ponudi br. 02/1-426/20-1226-2 od 15.06.2020. godine, iznosi **393,60 eura sa uračunatim PDV-om**.

Vrijednost ponude (neto): 393,60 € (bez PDV-a)

PDV: 0,00 €

PDV na usluge osiguranja se ne obračunava u skladu sa odredbom člana 27 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl. List CG”, br.16/07, 40/11, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 46/19 i 73/19).

Član 4.

Ugovor se zaključuje za period od 12 mjeseci i isti se primjenjuje od dana 24.06.2020. godine.

Član 5.

Strane ugovornice su se saglasile i sljedeće:

Zaključenje polise osiguranja sa Ugovaračem osiguranja, podrazumijeva i prihvatanje Priloga polisi osiguranja kao sastavnog dijela polise osiguranja, ukoliko ovaj prilog polisi osiguranja sa navedenim uslovima nije štampan na samoj polisi, od strane Osiguravača.

Odredbe ovog priloga polisi osiguranja se smatraju ugovornim elementima ugovora o osiguranju i imaju primat u odnosu na odredbe pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika koji Osiguravač sklopi sa Ugovaračom osiguranja.

Osiguravač može Uslovima osiguranja ponuditi i širi okvir pokrića od navedenog, ali ne manje od navedenog.

Ukoliko su neke odredbe Opštih i Posebnih uslova osiguranja drugačije od odredbi ovog priloga polisi osiguranja primjenjivaće se odredbe ovog priloga polisi osiguranja.

U ostalom se uz navedene uslove primenjuju Opšti i posebni uslovi osiguranja, Osiguravča koji se odnose na Kolektivno osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) zaposlenih lica u stavkama i djelovima koji nijesu u suprotnosti sa navedenim osiguravajućim odredbama, odnosno primjenjuju se odredbe koje su povoljnije za naručioca, pritom Osiguranik odlučuje koje su odredbe za njega povoljnije.

Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se najmanje navedeni nesrećni slučajevi:

Gaženje, sudar, udar električne energije ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubadanje nekim predmetom, ujed neke životinje, trovanje gutanjem otrova u hrani ili hemijskih sredstava, Infekcija povrede prouzrokovane nesrećnim slučajem, trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, izuzev profesionalnih oboljenja; opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, kisjelinama, lužinama i sl., davljenje ili utapanje, ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest, gušenje ili ugušivanje usljed zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.), kao i usljed udisanja pare i gasova, osim profesionalnih oboljenja, istegnuće mišića, iščašenje, pretrgnuće zglobnog vezivnog tkiva, prelom zdravih kostiju koji nastane usljed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja - ako su nastali usljed nepredviđenih spoljašnjih događaja i neposredno poslije povrede verifikovani u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi, djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik takvom djelovanju bio izložen, usljed nesrećnog slučaja koji se neposredno prije toga desio, usljed spasavanja ljudskog života, usljed takvih nepredviđenih okolnosti koje nije mogao spriječiti, djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka, ako nastupi naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja, udarac životinje, udar o kakav predmet.

Kolektivnim osiguranjem zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) obuhvaćeni su svi zaposleni prema kadrovskoj evidenciji 24 časa bez vremenskog ograničenja svuda i na svakom mjestu (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja), dakle u svako vrijeme i na svakom mjestu, počev od 24.06.2020. godine.

Kolektivno osiguranje zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) zaključuje se na bazi kadrovske evidencije, tj. bez naznačenja imena osiguranika.

Prilikom određivanja trajnog gubitka opšte radne sposobnosti koristi se Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja sa procentima za isplatu osigurane sume.

Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju.

Izvršilac se obavezuje da dostavlja naručiocu pregled šteta po predmetnim rizicima sa naznačenim pojedinačnim isplaćenim iznosima, kao i ukupni isplaćeni iznos po osnovu šteta na polugodišnjem nivou i godišnjem nivou, na sledeći način: datum i mjesto nastanka štete, uzrok i iznos štete, kao i podatak o ukupnim vrijednosnim iznosima šteta za navedeni period. Izvod iz evidencije se dostavlja Naručiocu putem sredstva komunikacije koje je kompatibilno i korišćeno od strane Naručioca, i ne sprečava Naručioca da zahtijeva i dobije ažurne podatke od izvršioca bilo kog drugog datuma.

Osiguravač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17).

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se osiguranje sprovodi radi zaštite onih ugovorenih interesa za koje je pružalac usluga izdao i osiguraniku predao polisu osiguranja.

Član 7.

Naručilac je dužan da tokom trajanja osiguranja:

- bez odlaganja dostavlja pružaocu usluga izmjene u pogledu broja zaposlenih koji su pokriveni ovim osiguranjem;
- obavještava pružaoca usluga o svim okolnostima koji utiču na promjenu rizika koji je obuhvaćen osiguranjem
- obavijesti osiguravača o nastupanju osiguranog slučaja.

Član 8.

Pružalac usluga se obavezuje da Naručiocu, odnosno osiguranim licima prema dostavljenom spisku, pruži osiguravajuće pokriće u svemu prema ovom ugovoru, bez ograničenja u pogledu mjesta nastanka štete ili vremenskog ograničenja (24 časa dnevno).

Pružalac usluga je dužan da uz polisu osiguranja naručiocu uruči i opšte uslove osiguranja od nezgode, uslove za Kolektivno osiguranje zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) i tabelu invaliditeta sa procentima.

Sve Izjave ponuđača, u okviru dostavljene Ponude, čine sastavni dio Ugovora o osiguranja.

Pružalac usluga je dužan da, po nastanku osiguranog slučaja, pruži osiguraniku pravovremenu i efikasnu pomoć i uslugu pri procjeni i isplati osiguranih suma odnosno naknadu u skladu sa ovim ugovorom i uslovima osiguranja.

Pružalac usluga je obavezan da osiguraniku ili korisniku osiguranja, isplati osiguranu sumu ili njen dio u skladu sa zaključenim ugovorom, najduže i u roku od 14 dana od kompletiranja dokaza neophodnih za isplatu.

Ako pružalac usluga ne isplati naknadu u roku iz predhodnog stava, dužan je da osiguraniku ili korisniku osiguranja plati zateznu kamatu od isteka ovog roka do isplate po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Član 9.

Premija osiguranja se plaća mjesečno u roku od 30 dana po prijemu fakture za naredni mjesec, prema stvarnom broju zaposlenih. Naručilac se obavezuje da krajem prethodnog mjeseca, za

naredni mjesec, dostavlja inovirani spisak zaposlenih-osiguranika.

Član 10.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze:

- u rokovima i na način predviđenim specifikacijom i ugovorom.
- u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

Član 11.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno i u duhu dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 12.


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.Crne Gore", br,42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 13.

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA a 3 (tri) primjerka za IZVRŠIOCA.

NARUČILAC

Direktorica, Marina Lutovac



IZVRŠILAC

Izvršni direktor, Ivan Lero

